

## UVO ENJE NOVOG TRANSPORTA NA POVRŠINSKIM KOPOVIMA RMU BANOVI I U SVRHU POBOLJŠANJA EKOLOGIJE

Dr.sc. Safer Mušanovi , dipl. ing.maš., email: [safermusanovic@gmail.com](mailto:safermusanovic@gmail.com)

Abdulah Jusi , dipl. inž. rud., email: [yusa2506@gmail.com](mailto:yusa2506@gmail.com)

Rudnici mrkog uglja „Banovi i“ d.d. Banovi i

**Sažetak:** Transport na površinskim kopovima rudnika predstavlja složen i značajan proces u eksploataciji mineralnih sirovina. Više od 40 % ukupnih troškova u dobijanju uglja ine troškovi transporta. Dosadašnji vid kamionskog transporta zbog dubine površinskih kopova pokazao se vrlo skup a istovremeno ima značajne negativne posljedice na ekološki sistem radne sredine u rudniku i van njega. Zbog toga je uveden transportni sistem sa trakastim transporterima (bager-traka-odlaga ) koji je kapacitet znatno veći i zamjenjuje na desetine kamionskih sistema. Istovremeno je smanjena emisija štetnih plinova koji se oslobađaju iz nafte i naftnih derivata. Uvo enjem transportnog sistema bager-traka-odlaga omogućeno je povećanje transporta mineralnih sirovina što je i osnovni cilj preduzeća, obzirom da je u toku izgradnja Termoelektrane Banovi i snage 350 MW, koja će koristiti ugalj iz ležišta, ime se povećava proizvodnost a samim tim i efikasnost na površinskim kopovima.

**Ključne riječi:** površinski kop, transport, ekologija, životna sredina

## INTRODUCING THE NEW TRANSPORT TO OPEN PITS RMU BANOVI I IN ORDER TO IMPROVE THE ECOLOGY

**Abstract:** Transportation on the pit mines is a complex and important process in the exploitation of mineral resources. More than 40% of total costs of coal mining accounted for transportation expenses. The former type of truck transport because of the depth of open pit mines proved to be very expensive and at the same time has a significant negative impact on the ecological system of the working environment in the mine and beyond. Thus the transport system with belt conveyors (dredge-conveyor-stacker) whose capacity is much higher and replaces dozens of truck system. At the same time reduced emissions that are released from oil and oil products. With the introduction of the transport system excavator-conveyor-stacker is possible to increase the transportation of mineral resources which is the main goal of the company, considering that during the construction of the Thermal Power Plant Banovi i 350 MW power plant that will use coal from deposits, increasing the productivity and therefore the efficiency of the surface mining.

**Keywords:** surface mining, transport, ecology, environment

### 1. UVOD

Transport na površinskim kopovima rudnika predstavlja složen i značajan proces u eksploataciji mineralnih sirovina. Više od 40 % ukupnih troškova u dobijanju uglja ine troškovi transporta. Dosadašnji vid kamionskog transporta zbog dubine površinskih kopova pokazao se vrlo skup a istovremeno ima značajne negativne posljedice na ekološki sistem radne sredine u rudniku i van njega. Zbog toga je uveden transportni sistem sa trakastim transporterima (bager-traka-odlaga ) koji je kapacitet znatno veći i zamjenjuje na desetine kamionskih sistema. Istovremeno je smanjena emisija štetnih plinova koji se oslobađaju iz nafte i naftnih derivata. Uvo enjem transportnog sistema bager-traka-odlaga omogućeno je povećanje transporta mineralnih sirovina što je i osnovni cilj preduzeća, obzirom da je u toku izgradnja Termoelektrane Banovi i snage 350 MW, koja će koristiti ugalj iz ležišta, ime se povećava proizvodnost a samim tim i efikasnost na površinskim kopovima.

U RMU Banovi i u procesu proizvodnje uglja primjenjuje se kombinovani transport i to: drumski (kamionski transport), transport gumenim trakastim transporterima i željeznički transport. Kamionski transport se vrši damper kamionima velike nosivosti do 170 tona. Transport uglja se odvija trakastim transporterima i željeznicom.

## 2. UTICAJ SAOBRA AJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Saobraćaj predstavlja jedan od najvećih zagađivača životne sredine. Negativno dejstvo saobraćaja ispoljava se na više načina, preko zagađivanja vazduha, vode i tla, velike buke, degradacije zemljišta kroz izgradnju saobraćajnica, potresa (vibracija) i sl. Za gradnju 1 km gradske autoceste s 3 saobraćajne trake u svakom smjeru, potrebno je najmanje  $25.000 \text{ m}^2$  prostora (na tom prostoru može se izgraditi više od 60 stambenih zgrada).

### 2.1. Zagađenje vazduha drumskim transportom

Vazduh se transportom zagađuje kroz ispuštanje štetnih izduvnih gasova – ugljen monoksida, oksida azota, sumpor dioksida, jedinjenja ugljenovodonika, alkalnih jedinjenja, estica prašine, olova i sl. Prosječan automobil ili autobus godišnje ispušta toliko  $\text{CO}_2$  emisiju koliko je sam težak. Dakle, svi ovi gasovi vrlo nepovoljno utiču na ovjekovo zdravlje (neki od njih imaju izraženo kancerogeno dejstvo). Kiseonik, kao jedan od najvažnijih elemenata za život na zemlji, sve je zagađeniji drugim otrovnim gasovima i sve ga je manje. Pored neplanskog uništavanja šuma (proizvod a kiseonika), saobraćaj odnosno sva transportna sredstva sa tim pogonskim gorivom troše veliku količinu kiseonika, što se naročito osjeća u gusto naseljenim mjestima sa velikim brojem motornih vozila. Za jedan sat vožnje autocestom brzinom 130 km/h potroši se isto toliko kiseonika koliko jedan ovjek potroši u deset dana za disanje. Zagađivanje vode i tla takođe proizilazi i od saobraćaja, zbog izbacivanja hemijskih supstanci i ispuštanja otrovnih gasova.

U BiH se godišnje registruje oko 1.200.000 motornih vozila, koja svakodnevno u atmosferu izbacuju veliku količinu ugljikovih oksida ( $\text{CO}$  i  $\text{CO}_2$ ), azotovih oksida ( $\text{NO}_x$ ), sumporni oksid ( $\text{SO}_2$ ), olova i olovnih spojeva te veliku količinu krutih estica, a i teških metala. Posebno je problem starost vozila i nedostatak katalizatora, te su količine izduvnih (štetnih) gasova u BiH na jednoj od najvećih nivoa u Evropi. Takođe, velike količine izduvnih gasova (kritične) se pojavljuju na raskrsnicama cesta u BiH, a što je slučaj i u drugim zemljama u regiji. Tako je npr. koncentracija  $\text{CO}$  na nekim raskrsnicama u Zagrebu blizu  $35 \text{ mg/m}^3$ , što je za 3,5 puta više od svjetskih standarda ( $10 \text{ mg/m}^3$ ). Automobilski promet smanjuje kvalitetu okoline i otpadnim tvarima koje nastaju trošenjem automobilskih guma i površinskih slojeva kolovoza. Velik dio saobraćajnica, osim autocesta, nema adekvatno riješen problem odvodnje oborinskih voda. Zbog toga zagađenje vode s kolovoznih površina odlaze u okolno tlo, te može doći do zagađenja podzemnih voda.

Negativna uloga saobraćaja ne očituje se samo emisijom štetnih gasova, već i:

- bukom i vibracijama,
- zauzimanjem obradivih površina i
- vizualnim degradiranjem prostora.

### 2.2. Saobraćaj kao izvor buke štetne po okolinu i ljudsko zdravlje

Buka predstavlja sve veći problem u saobraćaju jer postaje sve jača i nesnosnija, izazivajući mnoge negativne posljedice, hormonalne i organske poremećaje kod ljudi. Saobraćaj je

najve i uzro nik buke koja raste u zavisnosti od vrste i broja transportnih sredstava, strukture saobra ajnih sredstava, brzine, podloge puteva, lokacije puteva i pruga i sl. Drumski saobra aj, sa aspektom njegove razvijenosti, brojnosti i osnovnih karakteristika, znatno više stvara buku nego železni ki saobra aj. Prema odre enim istraživanjima, za isti obim transporta nivo buke drumskog putni kog saobra aja ve i je za dva puta od nivoa buke železni kog saobra aja. Tako e, istraživanja su pokazala da od svih izvora komunalne buke u gradovima najve i postotak (80%) otpada na saobra ajnu buku, što se negativno odražava na zdravlje ljudi.

Uticaj buke na zdravlje ljudi:

- Buka do 50 db prekida san;
- Buka do 60 db izaziva slabije psihološke efekte;
- Buka od 60-90 db stvara ozbiljne psihološke i neurovegetativne smetnje, rast krvnog pritiska, pove ava se broj crvenih krvnih zrnaca, poreme aj u regulaciji u krvi itd.;
- Buka iznad 90 db dovodi do ošte enja sluha;

S medicinskog stajališta razlikujemo:

- Auralno djelovanje koje poga a direktno organ sluha;
- Ekstra auralno koje poga a organizam ovjeka.

Vrijednost od 80 db (buka uslijed jakog cestovnog prometa) uzima se kao granica iznad koje se pojavljuje auralno djelovanje tj. direktno se ošte uje sluh, a ispod te granice nastaje ekstra auralno djelovanje. Mjere za smanjenje buke provode se na:

- a) Izvoru buke;
- b) Na prijenosu buke (prigušnim aluminijskim poklopcem);
- c) Na prijamniku buke (upotreboom panelnih plo a).

Kod motora se na iznos buke može utjecati:

- a) Upravljanjem procesa izgaranja
- b) Smanjenjem buke konstrukcijom motora;
- c) Smanjenjem buke oklopa oko motora.

Zidovi ku išta motora od visoko prigušnih materijala i što kru i, od lijevanog magnezija (smanjenje visoko frekvencijske buke pritom iznosi 10 – 12 db).

Mogu nost smanjenja buke od interakcije pneumatika i vozne površine može se ostvariti:

- Smanjenjem brzine vozila;
- Odabirom odre enog tipa vozne površine;
- Održavanjem cesta i vozila;
- Upravljanje prometom (prometno optere enje i preusmjeravanje prometa);
- Ponašanje voza a i uvo enjem “zabranu”.

Dakle, uticaj saobra aja na savremeno društvo je nemjerljiv. Današnja pokretljivost ljudi, roba i usluga vodi savremeno društvo prema tzv. “mobilnom društvu”, skoro svaki gra anin BiH ima putni ko vozilo. Razvoj saobra aja u ovakvoj situaciji mora biti uskla en s na elima održivog razvoja, koja su ve odre ena na globalnom i me unarodnom nivou. Trebamo svi raditi na održivom saobra aju, koji ne ugrožava javno zdravlje ili eko-sisteme i konzistentno zadovoljava prijevoznu potražnju kroz:

- racionalno korištenje prirodno obnovljivih izvora energije,
- racionalno korištenje neobnovljivih izvora energije.

### 3. TRANSPORTNI SISTEMI NA POVRŠINSKIM KOPOVIMA RMU BANOVI I

U procesu proizvodnje uglja i otkrivke na površinskim kopovima RMU Banovi i a posebno u transportu, koriste se veliki transportni sistemi (damper kamioni nosivosti do 170 tona), koji troše veoma velike koli ine goriva. Pored damper kamiona koriste se i trakasti transportni sistemi kao i željezni ki transportni sistem.

Analiza potrošnje goriva u Površinskoj eksploataciji RMU Banovi i prikazana je u narednoj tabeli.

*Tabela 1. Potrošnja goriva u Površinskoj eksploataciji RMU Banovi i za etiri godine  
(izvor: RMU Banovi i)*

POTROŠNJA GORIVA U POVRŠINSKOJ EKSPLOATACIJI		
GODINA	GODIŠNJA POTROŠNJA (l/god.)	PROSJE NA MJESE NA POTROŠNJA (l/mj.)
2012	12575660	1047972
2013	11079250	923271
2014	11489190	957433
2015	15045871	1253823

Rade i analizu za poslednje etiri godine u Površinskoj eksploataciji RMU Banovi i potrošnja goriva se kreće u prosjeku 1045625 l/mj. Uvo enjem nove tehnologije trakastog transportnog sistema za otkrivku, smanjiti će se transport otkrivke damper kamionima, a samim tim smanjiti će se i potrošnja nafte i naftnih derivata, što će kao rezultat imati smanjenje emisije štetnih gasova u atmosferu odnosno poboljšanje životne sredine.

### 4. KOMBINOVANI KOPNENI TRANSPORT

U nauci koja se bavi saobraćajem, pored drugih podjela, razlikuju se i dva obilika saobraćaja, odnosno direktni ili neprekinuti, i pretovarni ili prekinuti saobraćaj. Idealni oblik savlačivanja prostora je kada se jedan transportni događaj između saobraćaja u pojedinom izvori i saobraćaju u pojedinom cilju sprovodi istim prevoznim sredstvom u neprekinutom kontinuiranom saobraćaju u pojedinom toku. Tako je, poznato je da iz geografskih razloga ili zbog nedostatka svojstava pojedinih vidova saobraćaja to nije uvijek moguće postići. U praksi je najčešći prekinuti saobraćajni tok sa svim nedostacima (velika pretovarna u estalost, veliki transportni zahtjevi itd.). Da bi se ovi nedostaci i poteškoće što je moguće više smanjili, u savremenoj tehnologiji transporta razvijen je jedan novi oblik - kombinovani (vezani) transport koji se sve više primjenjuje u svijetu. Sisteme kombinovanog savremenog transporta karakterišu posebna tehnička baza, standardizovana i unificirana prateće sredstvima, tehnologijom, informaciono - upravljačkim sistemom itd. Dakle, danas se u svijetu primjenjuju različite tehnologije transporta u njihovoj realizaciji u estviju transportna sredstva više vidova saobraćaja primjenom iste transportne jedinice (integralni transport). U RMU Banovi i na površinskim kopovima se primjenjuje kombinovani, odnosno diskontinuirani način transporta u sistemu proizvodnje uglja i otkrivke. Transporta uglja se vrši damper kamionima, trakastim transporterima i željeznicom. Cilj kombinovanog transporta nije samo smanjenje troškova i ubrzavanje transporta, već i racionalno i pojednostavljeni organizovanje transportnog ciklusa na cijelom prevoznom putu, što se i traži u savremenoj tehnologiji transporta.

## 5. UTICAJ KOMBINOVANOG KOPNENOG TRANSPORTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Ve ina štetnih gasova (oko 1/3 poti e od saobra aja i to 65 % ugljen-monoksida, 45 % ugljenovodonika, 49 % oksida azota. Me utim, u ispuštanju štetnih gasova velike su razlike izme u saobra ajnih grana. Željeznica u odnosu na ostale saobra ajne grane doprinosi, prakti no, o uvanju isto e vazduha. Prema istraživanjima Me unarodnog saveza željeznica u Njema koj, odnosno grupe 12 željeznica Evropske zajednice, u eš e emitovanja štetnih supstanci u procentima po saobra ajnim granama iznosi:

- 66 od 99 % - kod drumskog saobra aja,
- 3 do 26 % - kod željezni kog saobra aja,
- 1 do 8 % - kod vodnog saobra aja.

Globalno posmatrano, samo 3 % štetnih supstanci koje poti u iz saobra aja odnosi se na željezni ki saobra aj. Najve i dio štetnih supstanci nastaje sagorjevajem benzina i uglja. Istraživanjima koja su sprovedena u Holandiji došlo se do zaklju ka da od ukupne emisije olova u atmosferi 87 % poti e od saobra aja, a u okviru toga 94 % od drumskog saobra aja. Željeznica sa svojim karakteristikama ima o igledne komparativne prednosti, jer prevozi u svim vremenskim uslovima, po pravilu bez zastoja. Tehnika i tehnologija transporta željeznicom, tako e, zna ajno doprinose o uvanju životne sredine i još više potenciraju prednosti ove saobra ajne grane.

Adekvatnim razvojem željezni kog saobra aja bitno bi se uticalo na smanjenje transportnih troškova i pove anje ukupne društvene racionalnosti, prije svega zbog znatno niže potrošnje pogonske energije u odnosu na ostale saobra ajne grane.

Prema podacima Evropske komisije, od ukupne potrošnje energije, saobra aj koristi 30 %, a ostale privredne grane 70 %. Od ukupne potrošnje energije u saobra aju u Evropskoj uniji 84 % otpada na drumska saobra aj, a samo 2,5 % na željezni ki saobra aj. Željezni ku mrežu u BiH ini 1.041 (km) pruga, od ega je u RS 425 (km) a u FBiH 616 (km). Od toga je 87 (km) dupli kolosijek a elektrificirano je 776 (km). Iako se gustina mreže pruga u BiH može usporediti sa onom u državama zapadne Evrope, obim prijevoza robe i putnika, sveden na 1 (km) pruge, znatno je manji od evropskog prosjeka. Tako e, postoje a željezni ka mreža ne može se koristiti u nominalnom kapacitetu, jer nije izvršen remont pruga, osiguranje brojnih prijelaza u nivou, osiguranje nekih stanica, remont radioni kih kapaciteta, te obnova voznog parka. Me utim, prednosti željezni kog saobra aja su što zahtjeva tri puta manje zemljишnog prostora nego drumska saobra aj, uz približno jednako saobra ajno optere enje ( potreba za prostorom dvokolosje ne pruge je 3.2 Ha/km,a autoceste s 4 trake 9.1Ha/km). Sa ekološkog aspekta, odnosno uticaja željezni kog saobra aja na kvalitet zraka u Bosni i Hercegovini je neophodno poduzeti ve a finansijska ulaganja u modernizaciju voznog parka željezni kog saobra aja, prije svega u modernizaciju manevarskih lokomotiva koje su trenutno prosje ne starosti oko 25 godina. Tako e, voden saobra aj, odnosno brodovi, i druga plovila znatno uti u na kvalitet voda i mora, odnosno ekologiju. U vodene ekosisteme dnevno dospijevaju velike koli ine razli itog otpada, npr. nafta i naftni derivati, razli ita hemijska sredstva, fekalije itd., te koli ine otpada izrazito se pove avaju zbog vanrednih situacija poput havarija brodova. Upravo zbog tih problema (a zbog velikog opsega vodenog saobra aja) donecene su brojne me unarodne konvencije za zaštitu vodenih ekosistema. Poseban problem vodenog aobra aja u posljednjim godinama predstavlja problem balastnih voda.

One iš enje s brodova naro ito uti e na:

- kvalitet morske vode (prijenos sedimenata balastnim vodama, izljevanje ulja, otpad s brodova...),
- klimu (emisija itduvnih gasova),
- morske organizme - bioraznolikost (prijenos invazivnih vrsta balastnim vodama, toksini iz premaza za zaštitu podvodnog dijela trupa broda - ispuštaju toksine koje mogu štetiti organizmima u moru, izljevanje ulja...),
- hranu i zdravlje ljudi (prijenos patogenih organizama balastnim vodama, izljevanje ulja...)

Dakle pored svega navedenog prednosti željezni kog saobra aja su višestruke nad ostalim vidovima saobra aja, naro ito u pogledu emisije štetnih gasova, a uporedno stanje je dano u tabeli 2.

*Tabela 2. Emisija štetnih gasova prema vidovima saobra aja  
(Izvor: Švedski institut za razvoj drumskog saobra aja)*

EMISIJE ŠTETNIH GASOVA				
SAOBRA AJNA GRANA	VRSTA PRIJEVOZA			
	PUTNI KI		TERETNI	
	(g/putnik/km) emisija štetnih gasova		(g/tona/km) emisija štetnih gasova	
ŽELJEZNI KI SAOBRA AJ	CO <sub>2</sub> (ugljen dioksid)	NO <sub>x</sub> (azotni oksidi)	CO <sub>2</sub> (ugljen dioksid)	NO <sub>x</sub> (azotni oksidi)
ŽELJEZNI KI SAOBRA AJ	3	0,01	2,8	0,004
DRUMSKI SAOBRA AJ	87	0,48	53	0,700
VAZDUŠNI SAOBRA AJ	243	1,63	-	-

Glavni zaga iva i vazduha su:

- sumporni spojevi nastali sagorjevanjem fosilnih goriva;
- ugljenmonoksid (CO);
- azotni oksidi (NO<sub>x</sub>)
- ugljikovodonici;
- a , estice, aerosol.

Udio emisija štetnih sastojaka po saobra ajnim granama prema dosadašnjim svjetskim istraživanjima dat je u sljede oj tabeli 3.

*Tabela 3. Procenat štetnih gasova po vrstama saobra aja*

UDIO EMISIJE ŠTETNIH SASTOJAKA PO SAOBRA AJNIM GRANAMA (%)				
ŠTETNI SASTOJAK	ŽELJEZNI KI SAOBRA AJ	DRUMSKI SAOBRA AJ	VAZDUŠNI SAOBRA AJ	VODENI SAOBRA AJ
Ugljen monoksid (CO)	1	98	0,3	0,7
Azotni oksid (NO <sub>x</sub> )	4	90,5	0,5	5
Ugljen vodonik (CH)	1	95	1	3
Ugljen dioksid (CO <sub>2</sub> )	4	80	11	5
Sumpor dioksid (SO <sub>2</sub> )	10	74	2	14
vrste estice	5	85	3	7

Iz tabele 3., jasno se vidi da drumski ili cestovni saobra aj ima najve i udio emisije štetnih sastojaka u atmosferu.

U RMU Banovi i ovaj vid saobra aja je najzastupljeniji na površinskim kopovima, jer se transport jalovine trenutno odvija samo damper kamionima na rudarskim trasama.

Ali, ovaj vid transporta e uskoro biti u zna ajnoj mjeri smanjen, jer e se za transport otkrivke koristiti trakasti transportni sistemi, koji e biti sa ekološkog aspekta prihvatljiviji, jer ne zaga uju okolinu.

Trakasti transportni sistem e smanjiti rad na desetine damper kamiona koji su trošili veoma velike koli ine nafte i naftnih derivata u svom radu a samim tim su štetno uticali na okolinu. Primjenom ovog na ina transporta otkrivke pove at e se i proizvodnja uglja koja e biti potrebna kod puštanja u rad bloka 1 budu e termoelektrane u Banovi imo. Ovaj vid transporta na površinskim kopovima planira se primjenjivati do kraja eksploracije uglja u Površinskoj eksploraciji RMU Banovi i.

## 6. ZAKLJU AK

Transportna industrija, odnosno cestovni promet smatra se dakle, glavnim izvorom zaga iva a kao što su CO, NOx, nestabilna organska jedinjenja (VOC), kao i bitnim izvorom emisije CO2 koji doprinosi pove anju tzv. efekta staklene bašte. Bez obzira što se smanjuje upotreba goriva koja u sebi sadrže sumpor i olovo, procenat olova u izduvnim gasovima putni kih automobila u BiH i u velikom broju zemalja je zabrinjavaju i i iznad dozvoljene granice koncentracije. Cestovna motorna vozila su identifikovana kao glavni pojedina ni izvor zaga enja, te pored svih osnovnih zaga iva a su bitan, ako ne i glavni izvor i drugih zaga iva a, uklju uju i butadien, benzen i neke druge kancerogene materije.

Dakle, drumski ili cestovni saobra aj ima najve i stepen emisije štetnih sastojaka u atmosferu. Ovaj vid saobra aja bi trebalo smanjivati u korist željezni kog saobra aja, koji znatno manje zaga uje atmosferu, a jeftiniji je kao vid saobra aja u odnosu na cestovni saobra aj. Što se ti e RMU Banovi i na površinskim kopovima najviše je zastupljen cestovni saobra aj odnosno transport uglja i otkrivke odvija se damper kamionima velike nosivosti. Ovi kamioni godišnje prevezu na razli ite udaljenosti oko  $12200000 \text{ m}^3$  vrste mase otkrivke i 1500000 tona uglja.

Utroši se godišnje oko 12.500.000 litara goriva za ove prevezene koli ine uglja i otkrivke, a to zna i i izbacivanje velike koli ine štetnih gasova u atmosferu. Uvo enjem trakastog transportnog sistema za otkrivku na površinskim kopovima RMU Banovi i, do i e do smanjenja kamionskog transporta. Postavljanjem trakastog transportnog sistema skratit e se transport damper kamionima. Više e biti u primjeni transport trakastim sistemima za otkrivku što e za cilj imati pove anje proizvodnje otkrivke a smanjiti potrošnju goriva i emisiju štetnih gasova u atmosferu. Primjenom ovog na ina transporta otkrivke pove at e se i proizvodnja uglja koja e biti potrebna kod puštanja u rad bloka 1 budu e termoelektrane u Banovi imo. Ovaj vid transporta na površinskim kopovima planira se primjenjivati do kraja eksploracije uglja u Površinskoj eksploraciji RMU Banovi i. Prema Evropskoj ekonomskoj komisiji UN-a, održivi razvoj je proces ili program rekonstrukcije ekonomskih, društvenih i tehni kih odnosa kako bi se zaštitila priroda (geosfera) i ovjekov prostor za korištenje sadašnjim i budu im generacijama. Najšira definicija održivog razvoja je "razvoj koji zadovoljava sadašnje potrebe bez ugrožavanja mogu nosti da budu e generacije zadovolje

svoje sopstvene potrebe". Zbog jake korelacije izme u saobra aja i društveno-ekonomskog razvoja a naro ito zbog velikog uticaja saobra aja na životnu sredinu, saobra aj je važan inilac strategije održivog razvoja. Održiv saobra aj predstavlja sposobnost saobra ajnog sistema da odgovori na saobra ajne potrebe sadašnjih generacija, bez ugrožavanja mogu nosti istog za budu e generacije.

U sektoru saobra aja primjena strategije održivog razvoja podrazumjeva povezivanje ekološke zaštite, ekonomske efikasnosti i društvenog progresa. Implementacija koncepta održivog saobra aja je zajedni ka briga i opredeljenje cjelokupnog društva.

## LITERATURA

- [1] Brozovi , I. Prometno i prostorno planiranje drugi dio, Veleu ilište u Rijeci, 2009.
- [2] Bundalo, Z. Integralni transport, Beograd, 2000.
- [3] Lindov, O. Transport i okoliš, Univerzitet u Sarajevu, Fakultet za saobra aj i komunikacije, Sarajevo, 2011.
- [4] Mati , M. „Rukovo enje energijom" Zagreb1995.
- [5] Bosansko Hercegova ki standard BAS EN 590, 1999.
- [6] Bosansko Hercegova ki standard BAS EN 228, 1999.
- [7] European Standard EN 228 i EN 590 November 1999.
- [8] Directive 98/70/EC of The European Parliament and of The Council Official Journal L 350, 28/12/1998, p.058-0068.
- [9] IPI-,,Institut za privredni inženjering“,d.d.o., Stru ni Bilteni, Zenica, 2007-2012.
- [10] Mušanovi , S. Analiza uticaja pouzdanosti konstrukcije na pove anje eksploracije kamiona u Rudniku Banovi i, magistarski rad FEM Tuzla, 1999 godine.
- [11] Mušanovi , S. Prilog istraživanju uticajnih faktora na efektivnost i efikasnost proizvodnje uglja u RMU Banovi i, Doktorska disertacija, Saobra ajni fakultet, Travnik 2014 godine.
- [12] Pravilnik o saobra ajnim znakovima i signalizaciji na cestama, na inu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje u esnicima u saobra aju daje ovlaš ena osoba BiH («Sl.glasnik BiH» broj 16/07).